

Kunzemba kutswuku



Liňwe ḫuvha kunzemba
kutswuku kwo doba thoro
ya goroi.

"Ndi nnyi a no ḫo nthusa
u ṫavha goroi iyi?" kwa
kekeya.


"A si nñe," ndi sekwa ḥi
tshi kwekwényea.

"Hu si nñe," ndi hantsi ḥi
tshi khekhenýea.



"A si nne," ndi nguluvhe
i tshi honedzela.


Nangoho kwa ditavhela
yone kwone kune.



Thoro ya goroi ya
mela ya vha tshimela
tshilapfulapfu.

"Ndi nnyi a no do nthusa
u tshea goroi?" ndi
kunzemba kutswuku
ku tshi kekeya.







"A si nñe," ndi kusekwa ku
tshi kwekwenyea .

"Hu si nñe uno," ndi kuhantsi
ku tshi khekhenyea.

"A si nñe," ndi tshiguluzwana
tshi tshi tzwitzwinyea.

Nangoho kwa ditshetshela
yone kwone kunñe.





Musi goroi yo no tshewa,
kunzemba kwa kekeya,
“Ndi nnyi a no do nthusa u
vhofha khulane dza goroi?”




"A si nñe," ndi kholomo
i tshi ongolela.

"Hu si nñe uno," ndi mmbwa
i tshi huvha.

"A si nñe," ndi tshimange
tshi tshi ñaudza.

Nangoho kwa divhof hela
yone kwone kñe.





Kunzemba kutswuku
kwa kekeya, "Ndi
nnyi a no do nthusa
u kuya goroi?"





"A si nñe," ndi tshinamana
tshi tshi lila.

"Hu si nñe uno," ndi
tshibwanana tshi tshi kwaila.

"A si nñe," ndi kumange ku
tshi ḥauuedza.


Nangoho kwa ḫikuyela
yone kwone kñe.



Musi goroi yo no
kuiwa ya vha fulauru,
kunzemba kutswuku
kwa kekeya,

"Ndi nnyi a no
do nthusa u baka
vhurotho?"





"A si nñe," ndi bere
i tshi የወያድዛ.

"Hu si nñe uno," ndi nngu
i tshi beedza.

"A si nñe," ndi donngi
i tshi ongolela.

Nangoho kwa ደብاكتela
vhurotho kwone kñe.




Musi vhurotho ho
bakiwa, kunzemba
kutswuku kwa kekeya,
“Ndi nnyi ane a do
nthusa u la vhurotho?”

“Ndi riñe!” hu fhindula
zwifuwo zwothe.

“A zwi nga itei hezwo,”
ndi kunzemba kutswuku
ku tshi kekeya.

“Ndi do vhu la nne muñe.”





Kwa vhidzelela zwikukwana
zwakwo kwa kekeya kwa ri,
"Kip, Kip, idani ngeno ni le
vhananga."

Nangoho vhana vha la
thumbu dza tou rwee!




Ni do kana zwe na zwala!

Nyito dza u vhalala nga zwigwada



1

- a. Talutshedzani khonani yanu
- zwine na khou vhona tshifanyisoni tshiñwe na tshiñwe.
- uri ndi tshifanyiso tshifhio tshine tsha tea u vha tsha u thoma, tsha vhuvhili, tsha vhuraru na tsha u f'chedza.
- b. Anetshelani khonani yanu itsi tshiñori hafhu. Ni vhe na vhüñanzi uri hu na mathomo, mutumbu na magumo.



2

Shumani na khonani yanu. Vhalani mbudziso ni kone u dzi f'hindula.

- a. Thoho ya tshiñori ndi ifhio?
- b. Muanewa muhulwane ndi nnyi tshiñorini itsi?
- c. Uyu muanewa o vha a tshi khou ṭoda u ita mini?
- d. Ndi nnyi we a mu thusa u ita itsho tshithu?
- e. Ndi vhonnyi vhe vha la zwe muanewa uyu a baka?
- f. Ndi afhio madzina a vhana vha: sekwa, hantsi, nguluvhe, kholomo, mmbwa, tshimange na khuhu?



3

Nwalani ipfi li re la u thoma kha muduba
 muñwe na muñwe buguni yanu ya ndowedzo.
 Tevhedzani nga u nwala maipfi ane a vha na
 mutevhetsindo na linwe na linwe la ayo maipfi.


dada	doda	duda	dodo	dida
pota	peta	posa	pata	puta
mona	nona	hana	luma	hona
lisa	basa	nisa	nama	wisa



4

Lavhelesani maiipfi mana a re kha kholomo ya
 vhukati. Zwino t̄alutshedzani khonani yanu uri:

- ndi tshifanyiso tshifhio tshi no yelana na ipfi linwe na linwe.
- ndi fhungo l̄ifhio li no yelana na tshifanyiso tshiñwe na tshiñwe.



tshimange

"A si nñe," hu amba nguluvhe.

khuhu

"A si nñe," hu amba tshimange.

mmbwá

"A si nñe," hu amba khuhu.

nguluvhe

"A si nñe," hu amba mmbwa.



5

Nwalululani fhungo lithihi li no bva tshit̄orini
 buguni yanu ya ndowedzo.

- Olani tshifanyiso tshi no edza fhungo ili.
- Nwalani khephusheni (t̄hoho) ya tshifanyiso itsho.